# نازەنین و مانگەشەو

## کورتە چیرۆک

حەسەن جودی

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:  www.hewalname.com/ku

ناوی پەرتووک: نازەنین و مانگەشەو

نووسینی: حەسەن جودی

بابەت: کورتە چیرۆک

دیزاینی بەرگ و ناوەڕۆک: سەرمەند سەلیم

ساڵی چاپ: ٢٠٢٥

نۆرەی چاپ: چاپی یەکەم (چاپی ئەلیکترۆنی)

هەموو مافێک پارێزراوە

بە پاڵەوانەکانی نێو ئەم کورتە چیرۆکانە.....
پێشکەشە

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

# ناوەڕۆك

١-چیرۆکی ئەم چیرۆکانە ....................... ٧
٢- شەوگارێکی ئاسایی............................ ١٩
٣- هیوایەک لە خەونێکی فەرامۆش نەکراودا..... ٢٥
٤- شاعیرێک و لاپەڕە حەوتی ڕۆژنامەیەک..... ٢٩
٥- نازەنین و مانگەشەو............................ ٤٥
٦- شەڕ و ئاشتی...................................... ٥٣
٧-سیناریۆی کورتە فیلمی «شەڕ و ئاشتی» .... ٧١

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

# چیرۆکی ئەم چیرۆکانە

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

-١-

لەسەرەتای ساڵانی هەشتایەکاندا دەستم بەخوێندنەوەی ئەو پەرتووک و گۆڤار و ڕۆژنامانە کرد کە لە پەرتووکخانەکەی براکەمدا هەبوون. زۆری نەبرد خۆشم دەستم نووسین کرد، لەساڵانی ١٩٨٣ بەدواوە منیش وەک زۆربەی هەرزەکارانی ئەم وڵاتە، کە ڕوو لە ئەدەب و هونەر دەکەن، سەرەتا بە نووسینی هۆنراوە دەستپێدەکەن و دواتر بە چیرۆک و پەخشان دەنووسن. ئیدی زێدەڕۆیی نابێت کە بڵێم رۆژانە هۆنراوەم دەنووسی، سەرەتا زۆربەی هۆنراوەکانیش ئەڤینداری و کەمێکیشیان نیشتمانیی بوون، سەرەتا بە کێش و سەروا، دواتر بەشێوەی هۆنراوەی ئازاد دەمنووسین، ئیدی تادەهات هۆنراوە نیشتمانیی و شۆڕشگێڕییەکانم زیاتر دەبوون، هەر ئاوا لەماوەیەکی کەمدا

دەفتەرێکی گەورەم پڕکرد لە هۆنراوە، زۆر دڵم بەو هۆنراوانە خۆش بوون، ڕەنگبێ بەپێوەری ئەدەبی، هیچیان لەتەرازووی هونەری هۆنراوەدا بە هۆنراوە لەقەڵەم نەدەدرێن. بەڵام هەموویان بەرهەمی کەفوکوڵی هەست و نەستی گڕگرتووی ئەڤینداری و نیشتمانپەروەریی بوون، بە دیدێکی دیکە؛ بەرهەمی ئەڤینداربوون و هوشیاریی سیاسییم بوون، هەموویانم خۆشدەویستن، دڵم زۆر پێیان دەکرایەوە. بەڵام ئەو هۆنراوانە لە ساڵی ١٩٧٨دا، بە بەرچاوانی خۆمەوە، گڕی ئاگر هەموویانی هەڵلووشی و بوونە قەقنەس و خۆڵەمێشی ڕۆژگارە تاریکەکەی ئەوکاتە. هەرچەندە لە ساڵانی دواتردا و تا ئێستاش کۆمەڵێک هۆنراوەم نووسیون، زۆربەیانم لە ڕۆژنامەکان و ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکردوونەتەوە، هەندێکیشیان کە زۆر تایبەتن بە خۆم

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

بڵاوم نەکردوونەتـەوە. هەوڵـدەدەم ئـەو هۆنراوانـەش لـەدوو تویێـیناميلکەيـەدا بەچاپـی ئەليکترۆنـی بڵاويـان بکەمـەوە. لەساڵی ١٩٨٥دا دڕناگەم لە چيرۆک دا، لەو ساڵەدا دوو کورتيلە چيرۆکم بەناوەکانـی «شـەوگاريێکی ئاسـايی» و «هيوايـەک لەخەونێکی فەرامۆش نەکراودا» نووسـی. دەسـتم بـە نووسـينی ڕۆمانێکيـش کـرد، بـەڵام ئێستايشـی لەگەڵدابێت هـەر تـەواوم نەکـرد. سـاڵی ١٩٨٧ کورتـە چيرۆکێکـم بەنـاوی «شـاعيرێک و لاپـەڕە حەوتـی ڕۆژنامەيـەک» نووسـی. سـاڵی ١٩٨٩ش کورتـە چيرۆکێکـی ديکـەم بەنـاوی «نازەنيـن و مانگەشـەو» نووسـی. سـاڵی ٢٠٠٠يش کورتـە چيرۆکێکی تـرم بەنـاوی «شـەڕ و ئاشـتی» نووسـی. ئەمـە تاکـە کورتـە چيرۆکمـە کـە بـڵاوم کردبێتـەوە. هەروەهـا لـە سـاڵانی نێوان ١٩٨٥–١٩٨٨دا کۆمەڵێـک شـانۆييم نووسـی و هەموويـان

لە خوێندنگە دواناوەندییەکەمدا دەرهێنانم بۆیان کرد و بۆ خوێندکاران و مامۆستایان نمایش کران. دەستنووسی زۆربەیانم ماون. لە ساڵی ١٩٨٧دا شانۆیی «بەرەو جیهانێکی ئەفسووناوی»م نووسی، بەڵام لەلایەن سانسۆری رژێمەوە، مۆڵەتی نمایشی پێنەدرا و قەدەخە کرا، سەرەڕای ئەوەی ماوەیەکیش بوو خەریکی پڕۆڤەکردن بووین، کە کاک سلێمان گەلاڵی دەرهێنانی بۆدەکرد.

-٢-

بابەتی هەموو ئەم چیرۆکانە دەچنە خانەی ئەدەبی بەرگرییەوە. بەڵام ئاستی تەکنیکی گێڕانەوە و چنین و پاڵەوانبازێتیان زۆر سادە و ساکارن، لەهەمانکاتیشدا جیاوازن لەیەکتر. تەنیا کورتە چیرۆکی «نازەنین و مانگەشەو» نەبێت کە تاڕادەیەک بەتەکنیکێکی جیاواز نووسراوە.

www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەری هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

سروشی کورتە چیرۆکی «شاعیرێک و لاپەڕە حەوتی ڕۆژنامەیەک»م لە ڕووداوێکەوە وەرگرت کە بەسەر هاوڕێی شاعیرم کاک قادر وەرتی (بێباک وەرتی)دا روویدا. هۆنراوەیەکی شۆڕشگێڕیی بۆ رۆژنامەی هاوکاری ناردبوو، سەرپەرشتیارانی ڕۆژنامەکەش دەستکاریی هۆنراوەکەیان کردبوو و کردبوویان بە هۆنراوەیەکی ئەڤینداریی ڕووت. کاک قادریش بەم دەستکاریکردنە زۆر نیگەران و تووڕە ببوو، هەر هاوڕێیەکی دەبینی و رۆژنامەکەی پێبوو، بە قەڵەم هۆنراوە دەستکاریکراوەکەی چاک دەکردەوە. ئیدی منیش ئەو چیرۆکەم لەو ڕووداوە وەرگرت.

ئەم کورتە چیرۆکە لە ساڵی ١٩٨٧دا لە کۆڕێکی چیرۆک خوێندنەوەدا لەگەڵ چەند چیرۆکنووسێکی دیکەی لاو، خوێندرایەوە و چیرۆکنووس و ڕەخنەگری ئازیز

کاک «سابیر ڕەشید»یش هەڵسەنگاندنی ڕەخنەیی بۆکرد.
کورتە چیرۆکی «نازەنین و مانگەشەو»یش، چیرۆکی من و خوشکێکی ئازیزمە، کە ئەوکاتە لەماڵەوە هاوکاریی دەکردم لە شاردنەوەی بڵاوکراوە نهێنییەکانی شاخ، کە ڕێک هاوکاتیش بوو لەگەڵ کردەی ئەنفالە شوومەکە.
کورتە چیرۆکی «شەڕ و ئاشتی»یش ڕەنگدانەوەی مەیلی ئاشتیخوازانەی بزووتنەوەی ئازادیی کوردستان و گۆڕینی ستراتیژی تێکۆشانەکەی و ملنەدانی فاشیزم بۆ ئاشتی و چارەسەریی و بەیەکەوەژیانی دیموکراتیانەی گەلان بوو.
لە ساڵی ۲۰۱۷دا ئەم چیرۆکەم کردە سیناریۆی کورتە فیلمێک. دواتر بەمەبەستی دەرهێنان و بەرهەمهێنانی، دام بە چەند هاوڕێییەکی سینەماکار، ئەوانیش هەندێک سەرنج و تێبینی

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

جوانیان پێشکەش کردم. بەڵام بەداخەوە تا ئێستاش دەرفەتی بەرهەمهێنانی بۆ نەڕەخساوە. بۆیە پێم باشبوو سیناریۆی ئەم چیرۆکەش لەگەڵ چیرۆکەکەدا بڵاوبکەمەوە.

-٣-

بێگومان هەر بەرهەمێکی ئەدەبی و هونەری ڕەنگدانەوەی ڕووداوەکانی سەردەمی خۆیانن، لەهەمانکاتیشدا تەکنیکی گێڕانەوەکانیشیان ڕەنگدانەوەی ئاستی خاوەن بەرهەمەکە و ئاستی ئەدەبی و هونەری ئەوکاتەیە.

ڕەنگبێ ئەو کورتە چیرۆکانەم هیچ زیادەیەک نەخەنە سەر خەرمانی ئەدەبی چیرۆکنووسیی کوردی. بەڵام وەک بەشێک لەیادەوەریی سەرقاڵبوونم بە ئەدەبەوە، حەزمکرد لەدوو توێی ئەم نامیلکەیەدا، بەبێ دەستکاریکردن، بەچاپی

ئەلیکترۆنـی بڵاویـان بکەمـەوە.
سـەرەڕای ئـەوەی لەپـاڵ نووسـینی وتـار و توێژینـەوەدا، زیاتـر لـە چـل سـاڵە، بەپچـڕ پچـڕی هۆنـراوە، کورتـە چیـرۆک، شـانۆیی و سـیناریۆی فیلـم دەنووسـم. بـەڵام هەرگیـز خـۆم نەخسـتۆتە خانـە شـاعیران و چیرۆکنووسـانەوە. بـەڵام ئەڤینێکـی سەرسـووڕهێنەرم بـۆ گێڕانـەوە هەیـە. ڕەنگبێ ئـەم ئەڤینـە لـەوەوە هاتبێت کـە مـرۆڤ بوونەوەرێکـی هەقایەتخـوان و گێڕەڕەوەیـە، دەیەوێـت چیـرۆک و ڕووداوەکان بگێڕێتـەوە، گێڕانـەوە بۆخـۆی بەشـێکی بوونایەتـی مرۆڤـە، ئیـدی هەریەکـەو بەشـێوەیەک ئـەم بوونایەتییـەی خـۆی دەخاتـەڕوو. جـا گێڕانەوەکانیشـم لـە کورتـە چیرۆکـەوە بـۆ شـانۆیی، لـە شانۆییشـەوە بـۆ سـیناریۆی فیلـم هـەر بازبازێنیانـە، نازانـم گێڕانەوەکانـم چەنـدە چێژبەخش و هونەریانـەن و چەندە لەگەڵ

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

چەشـەی ئەدەبیـدا ویـک دیتـەوە، مەگـەر هـەر خوێنـەر ئەمـە یەکلایـی بکاتـەوە.
لە سەرەتای ساڵانی نەوەدەکانەوە تا ئێستا کۆمەڵێـک سـیناریۆی کـورت و درێژیشـم نووسـیون. تەنیـا یـەک دانەیـان کـراوە بـە فیلـم، کـە فیلمـی «وڵاتـی بێ ئاسمان» بـوو و ئەویـش دوای بەرهەمهێنانـی، لەلایـەن دەسـەڵاتی کوردییـەوە لـە نمایشـکردن قەدەخـە کـرا و تائێسـتاش نمایش نەکـراوە.
حەزمکـرد وەک پێشـەکییەک چیرۆکـی خۆشـم لەگـەڵ ئـەو چیرۆکانـە بگێڕمـەوە، هیواخـوازم خوێندنـەوەی ئـەو کورتـە چیرۆکانـە چێژێـک بەچەشـەی ئەدەبیتـان ببەخشـێت.

**حەسەن جودی**

**هاوینی ٢٠٢٤**

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

# شەوگارێکی ئاسایی

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

کاتێک هاواری منالێک، لەخەوێکی پڕ ئاوات دا، لەژێر پێخەفە چڵکناویەکەمەوە ڕای کێشامە بەر پەنجەرە دارەکە، کە بینیم بەهاواری و گریان دەیووت:

- بابە گیان، گیانت بۆکوێ نارد؟! خوێنت بۆ کێ ڕشت؟.

منی کلۆڵیش، ئەسرین لەچاوەکانم بەرببوو، نم نم دەتکایە سەر خاکە ووشک بووەکە.

بەچاوی پڕ ئەسرین ڕووی لە ئاسمانە ڕەش هەڵگەڕاوەکە کرد، دەستە سوورەکانیشی کە بە هیمۆگلۆبینەکانی باوکی ڕەنگی کردبوو بۆ ئاسمانی ڕەوانەکرد، قوڕگە باریک و ناسکەکەیشی کە گریان خنکە خنکی پێ خستبوو هاواری کرد:

- ئەی ئەستێرەکان گەشاوەتر بن، ئەوا ئەستێرەیەکی تر، ئەوا هات، هات توخوا پێشوازی بکەن، جێگەی بۆ ڕاخەن زۆر ماندووە، هیلاکە با کەمێک بخەوێ.

هێدی هێدی، پەیکەری منالە هەتیوەکەم لەبەرچاوی پڕ ئەسرینی خوێناویدا وون بوو، بەرەو تاریکایی ڕۆیشت، دەنگەکە بەرە بەرە نزم تر بوو. تاوای لێ هات تەنها ووتەکانی پێشوو لەگوێچکە چڵکناویەکەمەوە دەزرنگایەوە. بەچاوانی پڕ لەئەسرین ڕووم کردە ئاسمان، ڕووم کردە ئەستێرەی بەیان، کە تاریکی قووتی دابوو:

- دەزانی بۆ خۆیان بەکوشت دەدەن؟! لەپێناوی بەدی هێنانی ئاسمانێکی بێ تاریکی و بێ تەم، لەپێناوی تۆ ئەی پیرۆزترین ئەستێرە..

کاتێک ڕووم کردە دامێنی پەنجەرە دارەکە بینیم «دەریای ئەسرین»ی گوندەکە لەگەڵ ئەسرینەکانی دڵدارانی باران و شەونخونیان زەریایەکیان(ئۆقیانۆسێکیان) پێک هێنا بوو. دەنگی شەپۆلەکان بێ دەنگی ئاواییەکەی بڕی. شەپۆلەکان گورگە دەم بەخوێنەکانیان لەناوخۆیاندا

www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

خنکاند... کاتێ گورگە دەم بەخوێنەکان بەم بەزمەیان زانی کڕنۆشیان بۆ شەپۆڵەکان برد. داوای کەمێک یارمەتیان کرد:

- خنکاین دەرمان بهێنن.

- چۆن لە ڕووتان دێت داوای یارمەتی بکەن؟!.

کاتێک سەرم هەڵبڕی، پڕشنگی ئاسۆ لەقوڕگی تاریکیدا سەری دەرهێنا، ڕووی کردە هەموو کاولە ڕووخاوەکان، تیشکێکی بەرەو کاولە ڕووخاوەکەی مناڵە هەتیوەکە برد. کاتێ سەرم دانەواند مناڵەکە لەخانووەکە هاتەدەر، ڕووبەڕووی تیشکە خۆرە ڕەنگینەکە هات، نەوەستا.. هات، گرمە گرمەی ترسنۆکان بێ وەستان بەردەوام بوو... ڕوویان کردە مناڵەکە، بەبێ ویژدانی، نامرۆڤانە هەپڕون بەهەپڕونیان کرد. کاتێک سەرم هەڵبڕی بۆ ئاسمانی خوێناوی لاشەکە بەرەو ئاسمان دەڕۆیشت ڕووەو

لای ئەستێرەی بەیان دەڕۆیشت. ماچێکی لە قژی سەوزی کرد، ئەستێرەی بەیانی بەجێ هێشت ڕووەو لای باوکی ڕۆیی و دەستەکانی باوکی ماچ کرد و خوی بە باوەشی داکرد. گرمە گرمیش وادیار بوو لە پاشەکشە بوون دابوو.

کۆترە سپیەکانیش بە تەقڵەبازیدا ڕووەو ئاسمانی گوندەکە هەڵفڕین.

**شەوی هەینی ٦/٥ –٤–١٩٨٥**

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

# هیوایەك لەخەونێكی
# فەرامۆش نەكراودا

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

کات: ڕابردوو و ڕانەبردوو و داهاتوو.
«ئای بۆ ئازارم دەدەن؟! ئای... دڕندەینە، منیش مرۆڤ مرۆڤ، خاوەنی هۆشم»
ئای کە لافاوی نەزانی ڕووی کردە باخەکەم، چەندەها گوڵی جوانی هەڵوەراند چەندەها بولبولی خنکاند. بەڵام نەیتوانی بوونیان نەبوون بکات، نەیتوانی ئەویندای بولبولان لە گوڵان قەدەغە بکات.
«بۆ دام ئەپڵۆسن...؟! لەم بەهارە ڕەنگینە مەیم پێ ئەنۆشن؟! ئای... دڕندەینە بێ بەزەینە... نامرۆڤانەن... بۆیە کارتان ناسەنگینە... ئازادم کەن... بەس لەبەندیخانە بەندم کەن... بەس لەناو کورەی ئاگرا بمکەنە خۆڵەمێش... بەس هیوای مرۆڤ ببڕن».
هەرچەندە نەیان دەهێشت ووشەی ڕاستی دەربڕم، بەڵام لەمردنیش ڕام نەدەکرد.
«بێ خاک ناژین، خاک بێ ئێمە! ناژیێ.
من لەخاکم... من لەخاکم خاکیش لە من».

کوشتنی مرۆڤ نموونەی خەزان بوو. بەڵام ژیان بۆ بوونەوەرە... خەونیش پیربوو...
ئۆخەی! بەختەوەری ئەوە تۆی؟! ئای چەند سەخت بوو تا گەیشتم بەتۆ، لەم خەونە پڕ لەداپڵۆسینە، چۆن مرۆڤێک دەسەڵات دار بوو! کوان دەسەڵاتداران.. کوان خوێن ڕێژەکان؟ لەخەونە تاڵە شیرینەکەم دا لێیان دەدام؟ ئێستا کوان؟!.
فرمێسکی شادیم پاش خەون ڕشت.

**شەوی هەینی ١٧/١٨–٥–١٩٨٥**

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

# شاعیرێك و
# لاپەڕە حەوتی ڕۆژنامەیەك

«پێشکەشە بە (بێباك وەرتی)ی شاعیر»

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

هـەر لەگـەڵ گـەردی بەیانیـدا خـۆر خـۆی لەژێر ڕکێفی هـەوردا مـات کردبوو. لەبـەر ڕەشتاڵیەتی پەلـە هـەورە تێک چڕژاوەکاندا خـۆر نەدەبینـرا. بـەڵام خەڵکەکـە بـە کاتژمێرەکانیـان دەیانزانـی چەنـد باڵێکـی مـاوە بـۆ ماڵئاوایـی کردنێکی ڕەشـەتاڵیانە. سـەرەڕای ئـەوەش بـە پانتایـی و درێژایـی شـەقامە سـەرەکییەکەی شـار ترۆمبێلـە تایبەتـەکان و نەفەرهەڵگـرەکان هەریەکـەو بەپێـی سـایدی خـۆی هێـور یـان خـۆش ڕۆ بـوون. هەندێـک لـە ترۆمبێلەکانیـش نەتایبەتـی بـوون و نـە نەفەرهەلگر(بـێ ژمـارە بـوون)، بەتونـد و تیـژی خۆیـان ڕەپێشـی ترۆمبێلەکانـی تـر دەکـرد، وەک بڵێـی: بەقەڵمبـازی بازیـان دەدا پێـش ترمبێلەکانی تـر و بەجێیانیانـی دەهێشـتن. لەوانەیـە زۆربەشـیان بـێ هۆپگـر* بـن. ئـەم بـەر و ئـەو بـەری هـەردوو شۆسـتەی شـەقامەکە خەڵکـی لەخـۆ گرتبـوو، لەنـاو

یەکتردا تێک چرژابوون. ساردی کەش و سڕی لەش وای لە خەڵکەکە کردبوو لە قاوغی ڕۆیشتنی ئاساییدا دەربچن و پەلە لە پێیەکانی خۆیان بکەن. لەناو هەموو ئەوانەدا کابرایەکی لاوازی کەمێک ڕەشتاڵە، قاتێکی ئەفەندیانەی کۆنینەی لەبەر بوو وادیار بوو بە درێژایی ئەو ڕۆژە لەبەر باران ڕاوەستا بوو، لە تۆقی سەریەوە تا ناو پێڵاوە لاستیکەکانی ئاوی بارانی لێ دەچۆڕا، لە شەکەتی لەشە لاوازەکەی ڕا دیار بوو هەموو ئاوی باران نەبوو، لەگەڵ ئارەقەی لەشیشیدا تێکەڵ یەکتر ببوون و بەرەو ژێر پێی خەڵکی تردا دادەچۆڕانەوە. بەڕوویێکی مەرگەساتیانە دەیڕوانیە دەستی خەڵکی. هەندێ جاریش ڕادەوەستا و یاخود لە پێشی یەکێک، هەر نا لە تەکی یەکێک، بە قسە دەهات. بێ گومان وەکو خەڵک خۆش ڕۆیانە بوو، بگرە خۆش ڕۆتریش

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

بوو. چاوی بە کابرایەکی پۆشاک جوان و ڕێک و پێکی چاویلکە لەچاو کەوت:

- تۆ کابرا... هێی لەگەڵ تۆمە... هێی.

+ من؟!

- بەڵی تۆ

+ چیت دەوێ لێم؟

- ئەمە چیە بەدەستتەوە؟

+ ڕۆژنامەیەک و کتێبێکە

- ڕۆژنامەش؟

+ بەڵ...

هێشتا کابرای ڕۆژنامە بەدەست «بەڵێ»ی تەواو نەکرد ڕۆژنامەکەی لە دەستی ڕاجفڕاند و تەماشای ناونیشانی ڕۆژنامەکەی کرد و بەداخێکی بوغزاویەوە گووتی:

- هەوە گەلحۆیەکەیە.

هەر زوو بە زوویی پەنجەیەکی خستە نێوان لاپەڕەکانی ڕۆژنامەکە و بەپەلە چرپاندی:

- ئەوەتە لاپەڕە حەوتی بێ قیمەت.

کابرای بەرامبەریشی تەنها سەرسوڕمان

بەشی بوو، تەماشای دەستەکانی ئەوی کرد. خۆی و کابرای بە وێنەیەکی نائاسایی لەناو جمەی خەڵکەکەدا بەدی دەکرد، خەڵکەکەش لە تیژ ڕۆیشتنی خۆیان پەکی خۆیان نەخست، یەکەیەکەشیان لە نیگایەکیانەوە دەیانڕوانیە شاعیرە ڕەقە ڕەشتاڵە شێتەکە.

شێتە شاعیر، وەک لە دەریایەکی بێ بن ڕزگاری بووبێ، ئۆخەیەکی بەسەر زمانی تێپەڕی و ڕەنگی کەمێک لە مەرگەساتیانەی خۆی هێور بۆوە:

– ئۆخەی ئەو دانە ڕۆژنامەیەشم چاک کردەوە.

وەک پێشتر ئاگای لە ئەوەی بەرامبەری نەبووبێ ڕوانگەی لەسەر ڕۆژنامەکە لابرد و سەری خۆی بڵند کرد، سەری سوڕما.

– ها کاکە چییە؟ ... ئا... ئەوە تۆیت. هەر لێرە ماویت؟.

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

+ ئەدی بڕۆم؟ ڕۆژنامەکەم بدەرەوە با بڕۆم.

– فەرموو. ئەوە بۆم ڕاست کردیتەوە ئەدی چیت دەوێ؟

+ چیت ڕاست کردەوە؟

– شیعرەکەی خۆمم ڕاست کردەوە، کە لە لاپەڕە حەوتی ئەم ڕۆژنامەیەیە.

+ جا بە خوا بمزانیبایە شیعری تۆی کوندە پەپوو ئاسای تێدایە ئەو پەنجا فلسەم بایی نەدەدا و هەر نەمدەکڕی.

ئەفەندی ڕۆژنامە بەدەست پاش قسە پچک و پەلارەکانی شاعیرەکەی زیاتر شێت کرد و ڕۆیشت و بەگەڵ جمەی خەڵک کەوت و تیایاندا گووم بوو.

ڕووی شاعیرە شێت بەجارێ مەرگەساتیانەی تێدا پڕژا:

– من شیعر بۆ کێ دەنووسم؟ بۆ یەکێک لەبەر شڕ و شەپڕێوی پۆشاکم گەر بیزانیبایە شیعرم تێدا بڵاوکراوەتەوە

ڕۆژنامـەی ئەمـڕۆی نەدەکـڕی!!. ئەمـە سـەیرە. کامەمـان شایسـتەی یەکتـر نیـن؟ مـن و شـیعر؟ یاخـود شـیعر و ئـەو؟ یاخـود ئـەو و مـن؟ کامەمـان؟ بـێ گومـان ئەبـێ یەکێکمـان شایسـتەی ئەویتـر نەبیـن. جـا کامەمانیـن؟ لەوانەیـە مـن نـە شایسـتەی شـیعر بـم و نـە شایسـتەی ئـەو.

بەلـەش ساردیەوە پێیەکانـی بـە جوولـە خسـت، لەبـەر خۆیـەوە:

– ئـەو؟! ئـەو کێیـە؟! مـن شـیعر بـۆ ئـەو نانووسـم، بـۆ ئـەو کەسـانە دەنووسـم کـە تێیـان گەیشـتووم نـەک بـۆ ئـەو کەسـانەی لەبەر شـڕ و شـەڕێویم شـیعرم ناخوێننەوە.

بەنـاو خەڵکیـدا تیژڕەوانـە، ڕۆیشـتنە لەسـەرخۆکەی واز هێنـا. هەسـتی بینینـی تەنهـا لەسـەر دەسـتەکانی خەڵکـی بـوو:

– ئا ئەوەتە ئەمەش ڕۆژنامەی پێیە.

بەخێرایـی بەدوایـدا ڕۆیـی، پێڵاوە لاسـتیکەکانی شـەڵپە شـەڵپیان بـوو:

www.hewalname.com/ku :ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە

– هێی کابرا... لەگەڵ تۆمە.
کابـرا شـەرواڵ و پاڵتۆیەکـی پۆشـیبوو و درێـژی گەنـم زەرد بـوو. هـەر ئـاگای لـە شـاعیرە کۆرپـە کوژراوەکـەی پشـتی نەبـوو!! بۆیە لە ڕۆیشـتنی تیژڕەوانەی خۆی نەوەسـتا. شاعیرە شێت خێراتر ڕۆیشت و گەیشتە کابرا و سـەر شـانی ڕاتەکانـد و بـەدەم و چاوێکـی غەزەبیانـەوە لەسـەری نەڕانـد:
– کـەڕی گوێـت لـێ نییـە، دەمێکـە بانگـت دەکـەم.
+ ........
– بۆ قسە ناکەی خۆ لاڵ نیت؟
کابـرا زۆر بەهێمنانـە و بـێ خۆتێکـدان بەدەسـت هێمـای بۆ ئەوەکـرد کـە: «چیـت لێـم دەوێ؟»
شـاعیر، لەبـارە غەزەبیانەکـەی خـۆی سـارد بـۆوە پەشـیمانی لە ڕووخسـاریدا بـەدی دەکرا:
– نەمزانـی لاڵیـت و قسـە ناکـەی، بمبـوورە و داوای لێبـوردن دەکـەم.

+ ........

کابرای لاڵ دەستەکانی بۆ گوێچکەکانی برد و هێمایەکی کرد کە: «کەڕیشم» – وادیارە کەڕ و لاڵیشە. لە من کلۆڵ ترە.

بەدەستی هێمای بۆ ڕۆژنامەکەی دەستی ئەو کرد بۆ لێ وەرگرتنی. ئەویش ڕۆژنامەکەی دایە دەست. شاعیریش یەکسەر لاپەڕەی حەوتی کردەوە و سەری سەر پێنووسەکەی دەستی لادا و هێدی هێدی شیعرەکەی دەگۆڕی و بڕگەکانی ڕاست دەکردەوە، کە دەستەی بەڕێوەبەرانی ڕۆژنامەکە گۆڕی بوویان، لەبەر بەرژەوەندی خۆیان، نەوەک لە پلەوپایەی بەڕێوەبەریتی بیانهێننە خوار و ئەڵقەکەی کە لە گوێیاندا سم کراوە، لە گوێچکەیان بپچڕێنن.

پاش گۆڕینی هەندێ ووشە و ڕاست کردنەوەی هەندێ لە بڕگەکانی شیعرەکە بەڕێز و نەوازشەوە بە کراوەیی ڕۆژنامەکەی دایەوە دەستی بەدەست

www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

تێی گەیاند کە تەماشای لاپەڕەی حەوت بکات. ئەویش ڕووخۆشانە سەیری لاپەڕە حەوتی کرد، پاش دەمێک بەراوردکردنی ووشە چاپکراو و ووشە بەدەست نووسراوەکان، هەناسەیەکی داخ لە دڵانەی هەڵکێشا و لەپێش چاوی شاعیردا شیعرەکەی شاعیری لە ڕۆژنامەکە لێ کردەوە و هەموو پەڕەکانی پچڕپچڕ کرد و خەندە هەموو ڕووخساری گرتەوە. پاشانیش پارچە ڕۆژنامەکەی شیعرەکەی تێدا بوو خستیە ناو گیرفانی. زۆر بەگەرمی تەوقەی لەگەڵ شاعیردا کرد. شاعیریش سەرسام ڕاوەستابوو بەرامبەر ئەم هەڵوێستەی کابرا.

شان لە شان دانی خەڵکی لە ئەم لا و ئەو لایان، لە یەکتری وون کردن.

بەڕووخساری سەرسام گرتووانە بەناو خەڵکەکەدا لاقەکانی بەدوای خۆیدا ڕادەکێشا. لەبەر سەرسامی، خۆی بەم

لا و بەو لای خەڵکەکانی دەوروبەری دادەدا و لەسەر سامیان دەخست. تا سەری خۆی لە ئەستوندێکی کارەبای شەقامەکە دا، ئەو کاتە لەش و لارە سەرسام گرتووەکەی هاتەوە سەرخۆی:

– تۆبڵێی خەڵک لە من هەڵوێستدارتر بن، دیاردەی نارەوا نەفرەت بکەن؟! بەڵام من شاعیرم!!

پاش کەمێک ڕۆیشتنی خاوبووەوەی تر بە تەنگ پرسیارەکەی پێشوویەوە هات:

– ڕاستە. مرۆڤی لە شاعیر هەڵوێستدارتر هەن و زۆریشن. گەر منیش هەڵوێستدارێکی تەواو ببام شیعرم بۆ ڕۆژنامەیەکی ئاوها ئەڵقە لەگوێ نەدەنارد.

خەڵک لە شۆستەکانی شەقامەکەدا بەرە بەرە لەکەم بوون دابوون. شاعیریش ڕێ ڕۆیشتنەکەی گەیشتە بەردەرگای نووسینگەی ڕۆژنامەکە، سەرێکی بۆ دەرگاکە لەقاند:

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

– ئێره دەرچەی ڕۆژنامە نەعلەتیەکەیە...
پاش کەمێک لێ ڕامان لە دەرگای نووسینگەکە، گووتی:
– دەبێ بەڕێوەبەر ڕۆیشتبێ؟! لەوانەیە مابێ. چونکە بەڕۆژ وەک کوندە پەپو کەس چاوی بە چاوی ناکەوی، ئەوەندە شەرمەزارە. ئا ئەوەتە بەڕێوەبەری گوێ کون کراو، پۆشتە و جوانیشە. دەڵێن: چیا بە چیای ناکەوێ بەڵام چاو بە چاو هەردەکەوێ.
بەخێرایی لێی چووە پێشی، یەخەی چاکەتەکەی گرت.
– وەرە مەڕۆ هەی سەگباب. بۆ شیعری منتان چەواشە کردووە، ها؟
لێ نەگەڕا ئەفەندی قسە بکات و نوقەی لێوە بێ، مستێکی بۆ دەم و چاوی ڕاوەشاند، خستیە سەر خاکە تەڕاوی یەکە، لەگەڵ ڕاوەشاندنی مستەکە تەقینەوەیەکی گەورە ڕوویدا.

– ئەم دەنگە گەورەیە چی بوو دەنگی هات؟
ئاوڕێکی لێ دایەوە:
– ها بۆ قسە ناکەی؟ وادەزانی بە مستێک لەیەخەت دەبمەوە؟ قسە بکە هەی سەگباب بۆ شیعری منتان چەواشە کردووە؟
سەیرێکی دەم و چاوە خوێناوییەکەی کرد، کەمێک پەشۆکا. سەری خستە سەر سینگی کابرا، دڵی وەک بەرد لە لێدان خسترابوو. سەری بڵند کرد؛ دیتی کابرایەکی ئەفەندی تر لە پێپلیکانەی باڵەخانەی نووسینگەکە دەهاتە خوارەوە. بە شلەژاوی هەستایە سەرپێ.
– ئەمە کێیە؟ ها... واچاکە ڕابکەم.
تێی تەقاند، مردنی ئەفەندی وای لێ کرد هەموو ئەو ماندووبوونەی لە لەشی دابوو دەری پەڕێنێ و جەستەییێکی چووستی لێ بێتە جێ. خۆی لەناو تاکە تاکەی خەڵیکدا گووم کرد. بەڵام گوێی لە کابرای سەر پێپلیکانەکە بوو کە

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

هاواری دەکرد و دەیگووت:
- ئەی هاوار... سەرنووسەریان کووشت.
سەرنووسەریان کووشت.
تا لەکاتی ڕاکردندا تڕومبێلێکی نە تایبەت و نە نەفەرهەڵگر (بێ ژمارە) بەسەر کەللە شیعرئاووسەکەی شاعیردا کەوت، بێ ڕاوەستاندنیش بەسەر لاشەکەیدا تێپەڕی... دوای ئەو تڕومبێلە چەند تڕومبێلێکی تری هەمان چەشن بەسەر لاشەی شاعیردا تێپەڕین، لەهەمان کاتدا چەند تەقینەوەیێکی تریش ڕوویدا.
پاش بەسەردا ڕۆیشتنی هەموو تڕومبێلە نەنەفەرهەڵگر و نە تایبەتەکان بەسەر لاشەکەدا، گەر سەیری لاشەکەیت بکردایە ئەوا نەتدەتوانی بڵێی ئەمە لاشەی مرۆڤە. دەفتەرێکیش کە لە باغەڵیدا بوو پەڕ پەڕ بوو لەناو خوێندا سوور هەڵگەڕا بوون.
شاعیر و شیعر، مرۆڤ و مرۆڤایەتی

لەژێر تەنناشی تڕومبێلەکاندا دەیانقیژاند، ناوە ناوەش پێدەکەنین.

*هۆپگر : ئیستۆپی تڕومبێل

**تەواو**

**٤–١١– ١٩٨٧ چوارشەممە**

**تێبینی**: ئەم کورتە چیرۆکە کاتی خۆی ساڵی ١٩٨٧ لەگەڵ پێنج چیرۆکنووسی دیکەی لاو، لە کۆڕێکی چیرۆکخوێندنەوەدا لە (هۆڵی رۆشنبیری جەماوەر) خوێندارییەوە و چیرۆکنووس و رەخنەگر کاک (سابیر رەشید)یش تێخوێندنەوە و هەڵسەنگاندنی رەخنەیی سەبارەت بەم چیرۆکە و چیرۆکەکانی تری کۆڕەکە کرد، ئەوکاتە لەکۆڕەکەدا قسە و باسێکی باش سەبارەت بەم چیرۆکە و چیرۆکەکانی تری لاوەکان کرا.

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

# نازەنین و مانگەشەو

پێشکەشە بەو مرۆڤەی کەوا گووتی:

«خەم نوقڵ نییە تا لەدەمدا بتاوێتەوە»

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

دوو ساڵ دەبوو، نە تۆ سەردانیت کردن
و نە ئەوانیش سەردانیان کردی، ئەوا
سێ ڕۆژە بەڕەوکردن گەڕایتەوە ماڵی
دایە و بابەت.
- کیژم هەر گێ مەدێ، ماری دنیا هیچ
نی یە، خوا بکەم حەسەن بە سەلامەتی
بێتەوە ناو مار و منداری، مار هەر پەیدا
دەبیتەوە...
+ ئەرێ وەڵڵاە، سەر سەلامەت بی ماری
دنیا هیچ نی یە...
دەتزانی هەر دڵ دانەوەیە و بەس... بۆیە
هەر بەکەلەش لەلای دایکت و پلکت
دانیشتبووی، ئەگەرنا چاوت لەو جێ
یە بوو کە نەهێنی یە دێرینەکەی لێ
شاردرا بووەوە...
بەدەستە خۆت نەبوو داڵغەکەت لەگەڵ
قسەکانی ئەوان تێک هەڵکێشی یەکدی بوون...
مانگ تیشکی خۆی لێیدەدان.
*»نازەنین جوانی بشارەوە. نەوەک

کەس ببینی و شکی لێ بکات»
خۆر تیشکە ئاگراویی یەکەی لە حەوشەکەتانی دەدا.
+ کچێ هەر شیرینی مام وسوی خۆمان برێ: دەرێن هەر ئەو لە مارێ قووتار بووە ئەگەرنا جوامێری مێردی و هەر سێ مندارەکەی بە یەکجاری گیانیان لەبەر دەرچوو...
/ « باشە سیامەند گیان»
- توخوا بەڕاستیتە؟!
+ کچێ دەرێن حەفتەک دەبی دەستی بەخینی جوامێر و مندارەکانیتی، دەرێ: قەت ناشۆم. دەرێن: وەکی شێتانی لێ هاتیە.
ئەوکات نەت دەزانی بۆچی بۆویت دەشاردەوە و بەخۆی نەیدەشاردەوە... ئای کە هەستت بەخۆشی دەکرد و نەشت دەزانی بۆ؟!. بەڵام هەموو جار نەهێنی یەکەت زۆر بە جوانی بۆی حەشار دەدا... هەندە جارانیش لەگەڵ ئەو خۆشی

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

یەدا ترس خۆشی یەکەتی گەمارۆ دەدا، بەتایبەتی ئەگەر باوکت لە ماڵ بایە. چونکە زۆر جاران باوکت لەگەڵ سیامەند شەڕیان بووە لەسەر ئەو کتێب و متێبانە!! بۆیە ئەوجاری باوکت لە ماڵ بووایە یاخود نزیکی هاتنەوەی بایە ئەوا ترس ئازای لەشتی دادەپۆشی، خۆشی لە ڕووخسارتدا باری دەکرد...

– نازەنین، نازەنین هەستە کیژم نیڕوانە. نانەکەت بخۆ.

ئەم قسەیەی داکت داڵغەکەی پساندی، ڕوانیتە دەوروبەری خۆت: داکت و پلکت لە پارتدا هەڵستاون و لەبن هەیوانەکەدا جێیان هێشتووی و چووینە ژووریَ.

/ دەبی ئەو شەو دەریانبینم...

هەستایتە سەر پێ و چووی لە پاڵ داکت دانیشتی... لەگەڵیاندا دەستت کردە خواردن... مانگە زەرد لە ترسی برسیان خۆی لە ئاسمان دا هەڵواسیبوو.

عەیامێکە، خەرک لەسەر بان دەنوون. داکت جێ یەکانی لەسەر بان ڕاخستبوو. جێی تووی لە پاڵ پلکت ڕاخستبوو...

دەمێک بوو داکت و پلکت نووستبوون. باوکیشت و منداڵەکانیش هەروا. خەو وەک سەربازێکی هەڵاتوو لە سوپاکەی، لە گۆڕەپانی چاوەکانت هەڵاتبوو... خۆشت حەزت نەدەکرد بخەوی. چونکە بڕیارت دابوو کەوا: ئەم شەو دەریان بهێنی...

/ دەچم... ئەگەر زانیان؟!. خۆ ئەوان نازانن چەند گۆڕاوم و بیر لە زۆر شتی گەورە گەورە دەکەمەوە... تا جارێ حەزناکەم بزانن گۆڕایمە... خۆزگە سیامەند مابایە!!... ئای چەند ئاسوودە دەبوو بیدیتبایە: ئەمن گۆڕایمە، بیدیتبایە: ئەمن بەهەمان جامی ئەو دەخۆمەوە!!. بەڵام سیامەند گیان حەسەن هەنگاوەکانتی تەواو کرد!!...

خۆت گەوزاند و رووی خۆت وەرگێڕایە لای پلکە نووستووەکەت

www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

/ خـۆ زۆر جـار دەیگۆتـە مـن: هـاو ئـەو کتێبـە بخوینـەوە. ئەمنیش کتێبەکـەم لـێ وەردەگـرت، هەموویـم دەخوینـدەوە.. ئـەو کتێبانـەی دەیدا مـن سـانا بـوون...

خـۆت خزانـدە سـەر پشـت. مانـگ بـە شـێنەیی دەیڕوانییـە سینەت.

/ چەنـدی پـێ ناخـۆش بـوو کـە بابـم لـە مەکتەبـی دەرهینـام. بـەران بەرامبـەر بابـم بـێ دەسـەرات بـوو...

فرمێسـکت بـە مانـگ پـێ دەکەنـی. بەتانیەکـەت لەسـەر خـۆت لادا.

/ دەچـم... بـەس ئـەوە دەرمهینـان، لـە کێیـان بشـارمەوە!!. ئەگـەر دیتیـان؟!

قیت دانیشـتیت... وویسـتت هەربسـتی، دیتت کۆخـە بابتـی هەرسـتتاند. ڕاکشـایتەوە. هەرسـتا سـەر پـێ. بـە کۆخـە کـۆخ ڕێگـە قۆپاوەکـەی قاندرمـەی گرتەبـەر.

/ تـازە هـەر ناوتوانـم بچمـە خـوارێ هەتـا دێتـەوە سـەربان.

رووومەتت ئاشقی مانگە بۆیە هەر حەز دەکات تێ ی بڕوانێ.

/ هەر نەهاتەوە... وادیارە چوویتە چەشمەش !!.

« الله اکبر، الله اکبر»

**تەواو**

**سێشەممە ١٨-٤-١٩٨٩**

**کۆتایی بە نووسینی هاتووە**

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

# شەڕ و ئاشتی

(گوناحە؛ لە جیاتی هەڵۆ،
کۆتر بۆتە سیمبۆلی ئاشتی...
چونکە ئاشتی وەک ئازادی
لە چنگی هەڵۆ دایە...)
–لە دەفتەری بیرەوەرییەکانی شەهیدێک –
*بە پرۆفیسۆر ئیسماعیل بێشکچی
پێشکەشە

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:  www.hewalname.com/ku

- هەموو کشانەوە؟

+ پێم وایە...

- کەواتە تۆش بکشێوە.. وریا بە.. سەربەرزنەکەیتەوە... بڕۆ.. منیش بە دواتدا..

گوێی لە دەنگیان بوو، دەیانناسینەوە، زێدە لێیەوە دوور نەبوون، حەزی دەکرد بۆ دواجار بیانبینیێ، پێی وانەبوو جارێکی دی دەیانبینێتەوە.

(ئێستا بانگیان بکەم، ئیدی دەستبەردارم نابن... بەجێمناهێڵن، لەگەڵ خۆیان دەمبەنەوە..)

هەورە تریشقە مەزەندەکەی پچڕاند، بۆ چاو تروکانێک ئەو ناوەی کردە رۆژی نیوەڕۆ... تیری چاوخشانێکی خێرایی کرد.. کەسی نەبینی.. ڤوژەی گولللەیەکی هاوەن سەری پێداگرت، لە نزیکیدا تەقیەوە، پریشکی خۆی لەو زنارە دا کە بۆتە پەسارگە و سەنگەر

بۆی.. جێ برینەکەی قاچی دەیترویاند، ئەگەرنا خەو دەیبردەوە...

(هەموو هەڤاڵانم کشانەوە... ئیدی ئەو بێناموسانە گوللە بە چییەوە دەنێن؟ باش بوو کشانەوە... زەبری خۆمان وەشاند، ئیدی چ دەبێ بابێت... دەنگی فیشەکەکانیان دوورکەوتۆتەوە... وادیارە ئەوانیش دەکشێنەوە...)

گوللەیەکی تری هاوەن سەری پێداگرتەوە، بە دوایدا فزەفزەی فیشەکە گڕدارەکان لەگەڵ کەوتنیان بە زنارەکەی پاڵی دەنگیان لێوە دەبڕا. سەری بەرز کردەوە، هێشتا تەم و مژ نەڕەوی بۆوە و ئەو ناوەی خنکاند بوو، هەورە تریشقەیەک دڵی داخورپاند، روانییە ئاسمان، مانگ کزۆڵە ببوو، بە ئاستەم دەبینرا. نوزە نوزێک لە دوورەوە رایچڵەکاند، بێ حەمدی خۆی دەستی بەکەمەریدا خشاند، توند نارنجۆکەکەی سەر پشتێنی

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

گووشی، له ئەمانی چەکەکەی روانی،
کراوەتەوە و لەسەر سەڵیشە...
(وادیارە بریندارێکی خۆیان بەجێشهێشتووە...)
بەخشکێوە لەژێر زنارەکە قاچی
بەدوای خۆیدا راکێشا، هەستی خۆی
راگرت، فیشەکێکی گڕدار بە زنارەکەی
تەنیشتیەوە کەوت، بەپەلە خشکێوە
گەڕایەوە ژێر زنارەکە...
لێزمەی باران هێدی هێدی تەمومژەکەی
دەڕەواندەوە... وەک بڵێی گومانی لە
کشانەوەی هەموو هەڤاڵانی هەبێ،
سەرنجی دایەوە دەوروبەری خۆی،
تامەزرۆی بینینیانە، بەڵام کەسیانی
نەبینی، ئاهێکی قووڵی هەڵکێشا...
(ئێستا لێرە بوونایە بە پەرۆشەوە
هەڵیاندەگرتم.. بەڵام دەبوومە بارگرانی
بەسەریانەوە، لەوانەبوو..)
فیشەکێکی تری گڕدار مەزەندەکەی
پەرش کردەوە..

(ئـەو بێناموسـە بریندارێشـە کەچـی واز ناهێنـێ...)

ریـزە فیشـەکێکی تـر بەسـەریدا تێپەڕیـن...

نارنجۆکەکـەی کەمـەری تونـد گووشـیەوە، بەسـیمای گـرژ و گـۆڵـەوە ویسـتی هەسـتێتە سـەر پـێ.. بـەڵام بـە کەمێـک سـەر بەرزکردنـەوە روانییـە ئـەو شـوێنەی فیشـەکاکنی لێـوە دەهـات، تارماییەکـی بینـی بەخشـکێوە بـەرەو رووی دێـت، لـە نارنجۆکەکـەی خـۆی روانـی و تیلـە چاوێکیشـی دایـە چەکەکـەی کـە لـە پـاڵ زنارەکـە هەڵیپەسـارد بـوو... روانییـە دەوروبـەری خـۆی...

لێزمـەی بـاران بـە گوڕتـر بـوو، لـە تارماییەکـەی روانییـەوە... وردتـر سـەرنجی دایـێ... بـەڵام سـیمای بـەدی نەکـرد...

(هەرچۆنێـک بێـت بریـندارە، ئـەوەش بۆخـۆی نیـوە مردنێکـە... ئـەو نارنجۆکـەم پێویسـت دەبـێ... ئیـدی...)

www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

هەورە تریشقەیەک سەری پێداخستەوە، باران بە گوڕتر ببوو، سێلاوی باران لە هەموو لایەکیەوە دەڕژایە ژێرییەوە. تا ئەو کاتەش هەستی بە شلبوون (تەڕبوون)ی جلەکانی نەکردبوو... ویستی قاچی راستی بنووشتێنێتەوە، جێ برینەکەی بروسکە ئازارێکی لە تۆقی سەریەوە تا بنی پێی پێبەخشی، قاچی داچەمایەوە، دڵۆپ دڵۆپی ئاوی سەر زنارەکە بە لامل دەم و چاویدا شۆڕ دەبوونەوە.. دەسڕێکی لە گیرفانی هێلەکەکەی دەرخست، ورد سەرنجی دایێ، لێی وردبووەوە... بە ئاهێکی ئاگرینی پێڵوی چاوەکانی داگرت، غەرقی نێو بیرەوەریەکانی بوو...»ئەوە دەسڕی هەڤاڵ مزگین بوو، بەچەند سەعاتێک بەر لەوەی شەهید ببێت پێی بەخشیم.. با لەلات بێت تا لەو چالاکییە دەگەڕێمەوە« دڵۆپێک ئاوی سەر زنارەکە داچۆڕیە

سـەر گلێنـەی راسـتییەوە، دایخورپاند، لـە دەوروبـەری خـۆی روانـی...

(ئیدی هـەر نەگەڕایتـەوە هەڤـاڵ رۆناهـی... هـەر نەگەڕایتـەوە...)

دەم و چـاو و لا ملـی خـۆی سـڕییەوە، لـە لوتکـەی ئـەو شـاخەی روانـی کـە شـەو لەگـەڵ هەڤاڵانـی بـۆ ئـەو چالاکییـە پێیـدا گوزەریـان کـرد. ئێسـتا شـریتێکی زەردی باریـک لێـواری بەرزاییەکانـی شـاخی تەنیوەتـەوە.. سـیمای یەکـە یەکـەی هەڤاڵانـی هاتـەوە یـاد...

(باوەڕ ناکەم ئیدی بتانبینمەوە...)

غەرقـی بیرەوەرییەکانـی بـۆوە... رۆژانـی رابـردووی لەگـەڵ هەڤاڵانـی تیپەکـەی وەک شـریتێکی سینەمایی دڵگیر بەهزریـدا تێپـەڕیْ...

دەسـتی بـە قاچـی چەپیـەوە گرتبـوو، بـە خەمناکـی لێـی دەڕوانـی، برینەکـەی گـرژ و مۆنـی کردبـوو، سـەری بـادەدا و

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

لێوانی دەکرۆشت، سەرنجێکی تیژی دایە زنارەکە، کین و تووڕەییەک رووخساری شێواند... بەخشکێوە کەمێک لە زنارەکە نزیک بۆوە، لە مەخزەنی (M١٦)ەکەی دەستی روانی... و لێیکردەوە
(یەک فیشەکیشی تێدا نەماوە!!)
بەسەرسامی و ترسێکەوە چەک و مەخزەنەکەی لە دەستدا غلۆر بۆوە، بەهەمان سەرسامی و ترس لە زنارەکەی روانی... دەستی بۆ حەربەکە درێژ کرد... (ئەگەر مردبێتیش بە کەلوکلۆمکردنت نەبێ دڵم ئاو ناخواتەوە... ئەی تیرۆریست... خۆزگە دەمزانی کوشتنی ئێوە بۆچی هێندە دڵنەوایی و هەست بە بلیمەتبوون بە مرۆڤ دەبەخشێ؟ ئاە... بەقەد راوچییەکی سەشێت حەز بە راوی ئێوە و کەلوکلۆمکردنتان دەکەم... بەڕاست، باوکم دەیگووت:» راوچییەتی چێژ وەرگرتن و بلیمەتییە...».)

حەربەکـەی دەرخسـت، لێیڕوانـی، تیشـکە باریکەکانـی ئاسـۆ حەربەکـەی دەبریسـکاندەوە، گەشـیی بەخشـیە ئـازای گیانـی... تـا ئـەو کاتەش هەسـتی بـە هەڵاتنی خـۆر نەکردبـوو، نیـوە بازنـەی هەڵاتـووی خـۆر پێڵـوی چاوەکانـی پێداگـرت... ئاوڕێکـی لـە دواوەی خـۆی دایـەوە، چەنـد لاشـەیەکی سـەربازە کـوژراوەکان و زریپۆشـێکی سـووتاوی بینـی، سـەرسامی کـرد، وەک بڵێـی بـاوەڕ بـە چاوەکانـی نـەکات، تەزویەکـی خەمئامێـز و سـاردی خسـتە گیانییـەوە... بـە جۆرێـک لـە بـێ ئومێـدی لـە ئەسـتێرەکانی سـەرشـانی روانـی... پێڵوەکانی داگرتـەوە و بـۆ تاوێـک سـەری لەبـەر خـۆی نـا و سسـتایی باڵـی بەسـەر جوڵـەی لەشـیدا بـاری... خەریـک بـوو حەربەکـەی دەسـتی بکەوێـت، بـەڵام راچڵەکـی و جموجۆڵێـک کەوتـەوە گیانـی، سـێرەی چاوەکانـی لەسـەر زنارەکـە

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

چەسپی، هەوڵی هەستانەوەی دا، تینی دایەوە بەر خۆی، لەسەر قاچی راستی وەستا، بە کزییەوە لە برینەکەی روانی، بە قاچێکەوە هەڵدەبەزی و چەند هەنگاوێکی هەڵنا، راوەستا و تینێکی تری دایەوە بەر خۆی... چەند هەنگاوێکی مابوو بگاتە زنارەکە...

پاڵی بە زنارەکە دابوو، تیشکی خۆر رووخساریشی گرتەوە و شریتی بیرەوەرییە شیرینەکانی پچڕا، راچڵەکی... بیری بە لای بریندارەکە چوو، بە ئەسپایی دەستی بۆ پەلاپیتکەی تفەنگەکەی برد، هەوڵیدا سەری لە کولانەی ژێر زنارەکە دەربێنێت... برینەکەی ئازاری دا، بە تەکانێکەوە تا کەمەری لە کولانەی زنارەکە دەرخست، دەست لەسەر پەلاپیتکە رووەو ئەودیو زنارەکە لوولەی تفەنگەکەی ئاراستە کرد، چاوی گیرا لە کۆمەڵێک لاشەی

کوژراوی سەربازەکان و زریپۆشێکی ئاگرتێبەربوو زیاتر هیچی تری نەبینی.... دڵەڕاوکێ گرتی...

(ئەی کوا ئەو برینداره‌ی شەو نوزەی لێوە دەهات؟!)

بەودیو زنارەکەوە، بە حەربەکەی دەستییەوە خۆی فڕێدایە سەری، نووکە حەربەیەکی سرەواندە قۆڵی چەپی، ئەویش بەتوندی قۆنداخی تفەنگەکەی سرەواندە کەللەی و لە خۆی دوور خستەوە و لوولەی تفەنگەکەی ئاراستە کرد، ئەم بەزگدا کەوت، بەهەردوو دەستی نێوچەوانی خستبووە نێو لەپەکانیەوە، خوێنی بەسەر رووخسار و سینگیدا دەچۆڕا...

– ئەی دەبەنگ لە پەلەقاژەی مەرگ دای... کەچی لە کوشتن تێر نابی...

دەستی چەپی بە زنارەکەوە هەڵسایە سەرپێ و لە قۆڵی خوێناوی خۆی

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

روانی، هەستی بە ئێشەکەی کرد... هەناسەیەکی قووڵی هەڵکێشا...
- خۆ ئێستا دەتوانم بتکوژم و لاشەکەت بخەمە پاڵ لاشەی سەربازە کوژراوەکانتەوە... بەڵام چ بکەم برینداریت... دەستم ناگرێ بتکوژم... ئەو دەنگە ناسکەی لە لای غەریب نەبوو!!. بە رووخساری خوێناوییەوە کەمێک رووی بە لادا وەرگێڕا و بە تیلە چاوێکەوە سەرنجی دایێ... بیلبیلەی چاوەکانی زیاتر کردەوە.. سەرسام بوو، گومانی لە دیتنی چاوەکانی خۆی دەکرد... ئەقڵی ئەو دیمەنە سەر سوڕهێنەرەی پێدانەدەقورترا.. تەنها توانی دیمەنێکی بەر لە پێنج ساڵ و لە گۆڕەپانی زانکۆی ئەنکەرە، وەک ماسییەکی بزێو لە دەریای بیرەوەرییەکانی راو بکات...
(ئەوە سەوسەنە ... نا باوەڕناکەم... ئەوە خەیاڵاتی ساتەکانی بەر لە مردنە،

مـرۆڤ بـۆ دواجـار لـە دوا ساتەکانی ژیانیـدا بـەر لـە مـردن خۆشەویسـتترین مرۆڤـی دێتـە بەرچـاو... بـەڵام ئـەو لێـم تۆرا بوو... پێیگووتم:» تۆ لە خوێندکاری زانکـۆ ناچیـت... لـە جەنراڵێکـی فاشیسـت دەچیـت... بۆیـە شایسـتەی خۆشویسـتن نیـت...» وای پێگووتـم... نـا... نـا ئـەوە وڕێنـەی بـەر لـە مردنـە... ئـەو لـە کویێ و گۆڕەپانـی جەنـگ لـە کـویێ...؟!)

بێدەنگـی و سـەرنجدانی وردی ئـەوی، بـە حاڵەتێکـی سەرسوڕهێنەر هاتـە بەرچـاو... ئەمیـش لـە رووخسـاری ئـەو ورد بـۆوە... ئـەو رووخسـارەی لـەلا نامـۆ نەبـوو...

(تۆ بڵێی کێ بێت؟!)

زیاتر لێی ورد بۆوە...

(ئـەو ئەفسـەر و مـن گەریـلا... لـە کـویێ یەکترمـان بینیـوە...؟!)

گـورج حەربەکـەی پاڵـی هەڵگرتـەوە و بـووە تەنێـک لـە گـرژی و تووڕەبـوون

www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

و کین. لە چاوتروکاندنێکدا هەڵسایەوە سەریەک پێ، کەوتە نێو گێژاوی بیرەوەرییەکانییەوە
(ئێستا کوشتنت لە هەر شتێکی تر جوانتر و و خۆشترە...)
ئەمیش زیاتر لێی ورد بۆوە... باران و خوێن و قوڕاوییبوونی سیمای ئەو، نەیدەهێشت بیناسێتەوە، گومانەکانی زیاتر بوون، گوللـە هاوەنێک بە ڤوژە ڤوژی خۆی کەمێک دووری ئەوان گرمەی(لرمە) لێوە هات، چەند گوللـە هاوەنێکی تریش بە دوایدا تەقیینەوە، ئەو ناوەیان هەژاند
(تۆبڵێی ئەو بێت... بەڵام ئەو...) نەیدەتوانی گومانەکانی بگەیەنێتە یەقینێک، زیاتر تێی راما. ڤوژەی گوللـە هاوەنێک تا دەهات نزیک دەبۆوە، زێدەتر دەبوو، ئەم بە پەلە پاڵی دایە زنارەکە و خۆی گرمۆڵە کرد. ئەویش وەک بتێک لەسەر

قاچێک و حەربە بەدەستیەوە راوەستا بوو، گوللە هاوەنەکە بە تەنیشتیانەوە تەقییەوە... ئەو ناوەی هەژاند و بە قوڕ و لیتە سواقی دا... ئەم بە گرمۆڵەییەوە سەری بەرز کردەوە، دونیا کش و مات، سەرنجی دایە شوێنی راوەستانی ئەو، کەسی بە پێوە نەدی. بەڵام لاشەیەکی غەرقی خوێنی بینی، بە شەلەشەل و کووڕبوونەوەوە، بە ئەسپایی رووەو لاشەکە هەنگاوی هەڵنا، گەیشتە سەری، لاشەکە بەسەر پشتدا کەوتبوو، بە وردی سەرنجی سیمای خوێناوی و قوڕاوی ئەوی دا، ناسییەوە، پێڵوەکانی داگرت، شریتی بیرەوەرییەکانی رۆژگاری زانکۆی لێدایەوە...

ڤوژەی گوللە هاوەنێکی تر شریتی بیرەوەرییەکانی پچڕاند... بە کووڕبوونەوە و خێراییەکی زۆر خۆی گەیاندە پاڵ زنارەکە... لە پشت زنارەکە و بە

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

لرمەیەکـی بـەرزەوە، گوللـە هاوەنەکـە تەقییـەوە... ئـەو نـاوەی هەژاند... دونیا مـات بـوو... لـە لوتکـەی شـاخەکەی بەرامبـەری روانـی، بـە ئومێـدی شـەو و گەڕانـەوە بـۆ نێـو(لای) هەڤالانـی پێلوەکانـی لێکنـا و تفەنگەکـەی لـە ئامێـز گـرت...

***لە رۆژنامەی (رۆناهی) ژمارە (١٥)**
**رۆژی دووشەممە ٢٤–٠٧–٢٠٠٠**
**(٠٤–٠٥–٢٧٠٠ کوردی)**
**لە لاپەڕە (١٠) بڵاوکراوەتەوە.**

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

# سیناریۆی کورتە فیلمی
# شەڕ و ئاشتی

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

## کارەکتەرەکان:

١. کچە گەریلایەک (٢٥ساڵ)
٢. ئەفسەرێکی سوپای تورکیا (٢٨ ساڵ)
٣. فەرماندەی گەریلا (٣٠ ساڵ)
٤. یاریدەدەری فەرماندەی گەریلا (٢٦ ساڵ)
٥. سەرتیمی هێرشبەر
٦. کۆمەڵێک گەریلا
٧. کۆمەڵێک سەربازی سوپای تورکیا
٨. کۆمەڵێک خوێندکاری زانکۆ
٩. کۆمەڵێک پۆلیس

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

## ١. دەرەوە – بەرزاییەک کە دەڕوانێتە دەشتێکەوە – شەو

تەمومژێکی چڕ، دەستەیەک گەریلای کچ و کوڕ خەریکن بە خشکەیی و ئەسپایی خۆ لە مۆڵگەی هێزێکی سەربازیی سوپای تورکیا نزیک دەکەنەوە، کە بۆ کێومال دەرچوونە.

فەرماندەی گەریلا:

دەستپێبکەن، لێدەن...

سەرتیمی هێرشبەر:

تەواو...

لەگەڵ تەقاندنی ئارپیچییەکدا دەست بە تەقەی بیکەیسی و کلاشینکۆف دەکرێت و گوللە بە ڕووی مۆڵگەکەی سەربازان دەبارێت، زریپۆشێک دەسووتێت، دەنگەدەنگ و قەرەباڵخییەکی زۆری سەربازان و بێتەلەکانیان تا دێت بەرز دەبێتەوە.

لەگەڵ بەردەوامبوونی ئەو دەنگەدەنگ

و قەرەباڵخییـەدا تایتڵـی فیلمەکـە بەدیـار دەکەوێـت.

## ٢. دەرەوە – سەر بەرزاییەک – کازیوە

تەمومژاوییەکـی چـڕ. دەنگـی تەقـە و تەقینـەوەکان بەردەوامـە. تارمایـی چەنـد گەریلایەکـە کـە بەپەلـە خەریکـی کشـانەوەن. فەرمانـداری تیمەکـە قسـە لەگـەڵ یاریدەدەرەکـەی دەکات:

فەرماندەی گەریلا:

هەموو کشانەوە؟

یاریدەدەری فەرماندە:

پێم وایە کشاونەتەوە...

فە. گەریلا:

کەواتـە تـۆش بکشـێوە.. بەخشـکەیی بـڕۆ، وریـا بـە.. منیش بـە دواتـدا..

ی.فەرماندە:

باش.

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

## ٣. دەرەوە – پاڵ زنارێک – کازیوە

کچە گەریلایەکی بریندار لەپاڵ زنارێکەوە کەوتووە، گوێی لە دەنگیانە، لێیان دەڕوانێ، بەڵام بە بەهۆی تەمومژەوە و خوێناوی بوونی دەموچاوییەوە ناتوانێ بیانبینێت. دیارە کە ئازاری زۆرە. بەخشکێیەوە بەو دیوی زنارەکەوە دەچێتە ئەم دیوی زنارەکەوە.

لەگەڵ هەورە تریشقەیەکدا سەری بەرز دەکاتەوە، بۆ چاو تروکانێک ئەو ناوە دەکاتە رۆژی نیوەڕۆ... تیری چاوخشانێکی خێرایی کرد.. بەڵام کەس نابینێت.. ڤوژەی گوللەیەکی هاوەن سەری پێدادەگرێت.. لە نزیکیدا دەتەقێتەوە، پریشکی خۆی لە زنارەکە دەدات.

## ٤. دەرەوە – بناری بەرزاییەکە – کازیوە

ئاگر و دووکەڵ تێکەڵ بە تەمومژ بووە، دیارە کە سوپاکە زەبری بەرکەوتوو، چەند زریپۆش و ئۆبوسێک سوتێنراون، چەند زریپۆشێک و سەربازەکانیش خەریکی کشانەوەن. ئەفسەرێکی سوپاکە بە سەختی بریندارە. سەری بەرز دەکاتەوە. لە بەرزاییەکە دەڕوانێت. سێرەی چاوی بۆقەدپاڵ زنارەکە چڕ دەبێتەوە. جولەی کەسێک دەبینێت کە بەخشکەیی دەڕوات.

## ٥. دەرەوە – بەرزاییەکە، قەدپاڵ زنارەکە – کازیوە

لەچاوی ئەفسەرەکەوە؛ جولەی خشکەیی کچە گەریلایەک دەبینرێت، کە خەریکە خۆی دەخاتە پشت زنارەکەوە.

## ٦. دەرەوە – بناری بەرزاییەکە – کازیوە



ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

ئەفسەرەکە لە زنارەکە دەڕوانێت. ئاوڕێک لە دواوەی خۆی دەداتەوە. دەبینێت کە هێزەکەی لە کشانەوە دایە و چەند زرێپۆش و تۆپێکیان سووتاون، دیسان لە زنارەکە دەڕوانێت، بە خشکەیی بەرەو زنارەکە دەڕوات.

## ٧. دەرەوە – بنار بەرزاییەکە – کازیوە

تەمومژ بەردەوامە. گوللەیەکی تری هاوەن سەری پێداگرتەوە، بە دوایدا فیزەفیزی فیشەکە گڕدارەکان لەگەڵ کەوتنیان بە زنارەکەی پاڵی دەنگیان لێوە دەبڕێ. سەری بەرز دەکاتەوە، هەورە تریشقەیەک دڵی دادەخورپێنێت، دەڕوانێتە ئاسمان، مانگ لەنێو تەمومژدا کزۆڵە بووە، بە ئاستەم دەبینرێت. نوزە نوزێک لە دوورەوە رایدەچڵەکێنێت، بێ حەمدی خۆی دەستی بە کەمەریدا

دەخشـێنێت، تونـد نارنجۆکەکـەی سـەر پشتێنی دەگووشێت، لـە ئەمانـی چەکەکـەی دەڕوانێت، کراوەتـەوە و لەسـەر سەڵیشـە...

**گەریلاکە:**

**وادیارە برینداریێکی خۆیان بەجێهێشتووە..**

بەخشـکێوە لەژێـر زنارەکـە قاچـی بـەدوای خۆیـدا رادەکێشـێت، هەسـتی خـۆی رادەگرێـت، فیشـەکێکی گـڕدار بـە زنارەکـەی تەنیشـتیەوە دەکەوێـت، بەپەلـە خشـکێوە دەگەڕێتـەوە ژێـر زنارەکـە... لێزمـەی بـاران هێـدی هێـدی تەمومژەکـە دەڕەوێنێتـەوە. سـەیری دەوروبـەری خـۆی دەکات. فیشـەکێکی تـری گـڕدار بەسـەریدا تێدەپەڕێت.

ریـزە فیشـەکێکی تـر بەسـەریدا تێپەڕێـت. نارنجۆکەکـەی کەمـەری تونـد دەگووشـێت، بەسـیمای گـرژ و گۆڵـەوە دەیەوێـت هەسـتێتە سـەر پێ.. بـەڵام بـە کەمێـک سـەر

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

بەرزکردنەوەوە دەڕوانێتە ئەو شوێنەی فیشەکەکانی لێوە دێت، تارماییەک دەبینێت کە بەخشکییەوە بەرەو رووی دێت، سەیری نارنجۆکەکەی خۆی دەکات، پڕدەداتە چەکەکەی کە بە زنارەکەدا هەڵیپەساردووە. لە دەوروبەری خۆی دەڕوانێت.

لێزمەی باران بە گوڕتر دەبێت، لە تارماییەکە دەڕوانێت. وردتر سەرنجی دەداتێ. بەڵام سیمای دیار نییە.

**گەریلاکە:**

**وادیارە واز ناهێنێت..**

توند نارنجۆکەکەی دەگووشێت. هەورە تریشقەیەک سەری پێدادەخاتەوە، باران بە گوڕتر دەبارێت. سێلاوی باران لەهەموو لایەکیەوە دەڕژێتە ژێرییەوە. تەواو جلەکانی تەڕ دەبێت. دەیەوێت قاچی راستی بنووشتێنێتەوە، جێ برینەکەی ئازاری دەدات. دڵۆپ دڵۆپی ئاوی سەر

زنارەکـە بـە لامـل دەم و چاویـدا شـۆڕ دەبنـەوە. دەسـڕێکی لـە گیرفانی هێڵەکەکەی دەردەخـات، ورد سـەرنجی دەداتـێ، بـە ئاهێکی ئاگرینی پێڵوی چاوەکانی داگرت. دەم و چـاو و لا ملـی خـۆی دەسـڕێتەوە، لـە لوتکەی ئەو شاخە دەڕوانێت کە شـەو لەگـەڵ هەڤاڵانـی بـۆ ئـەو چالاکییـە پێیـدا گوزەریـان کـرد. شـریتێکی زەردی باریـک لێـواری بەرزاییەکانـی شـاخی تەنیوەتـەوە..

## ٨. دەرەوە – دەشتاییەکەی بنار بەرزاییەکە – کازیوە

تەمومژێکـی چـڕ. ئەفسـەرەکە دەسـتی بـە قاچی چەپیـەوە گرتـووە، بـە خەمناکی لێی دەڕوانێت، برینەکـەی گرژ و مۆنی کردبوو، سـەری بـادەدا و لێوانـی دەکرۆژێـت، سـەرنجێکی تیـژ دەداتـە زنارەکـە، کیـن و تووڕەییـەک رووخسـاری شـێواندووە...

www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

بەخشکییەوە کەمێک لە زنارەکە نزیک دەبێتەوە، لە مەخزەنی (M١٦)ەکەی دەستی دەڕوانێت و سەرسام دەبێت. یەک فیشەکیشی تێدا نییە.

**ئەفسەر:**

**یەک فیشەکیشی تێدا نەماوە!!**

بەسەرسامی و ترسێکەوە چەک و مەخزەنەکەی لە دەستدا غلۆر دەبێتەوە، بەهەمان سەرسامی و ترس لە زنارەکە دەڕوانێت. دەست بۆ حەربەکە درێژ دەکات.

**ئەفسەر:**

ئەگەر مردبێتیش بە کەلوکلۆمکردنت نەبێ دڵم ئاو ناخواتەوە... ئەی تیرۆریست... خۆزگە دەمزانی کوشتنی ئێوە بۆچی هێندە دڵنەوایی و هەست بە بلیمەتبوون بە مرۆڤ دەبەخشێ؟ ئاه... بەقەد راوچییەکی سەرشێت حەز بە

راوی ئێوە و کەلوکلۆمکردنتان دەکەم...
بەڕاست، باوکم دەیگووت:» راوچییەتی چێژ وەرگرتن و بلیمەتییە...».
ئەفسەرەکە حەربەکەی دەردەخات، لێیدەڕوانێت، تیشکە باریکەکانی ئاسۆ حەربەکەی دەبریسکێنێتەوە، پێی دەگەشێتەوە. ئاوڕێک لە دواوەی خۆی دەداتەوە، چەند لاشەیەکی سەربازە کوژراوەکان و زریپۆشێکی سووتاوی دەبینێت، سەرسامی دەکات، بە جۆرێک لە بێ ئومێدی لە ئەستێرەکانی سەرشانی دەڕوانیت. پێڵوەکانی دادەگرێتەوە و بۆ تاوێک سەری لەبەر خۆی دەنێت و خودەکەی سەری دادەگرێت، سستایی باڵی بەسەر جوڵەی لەشیدا دەکێشێت. رەشەبایەک هەڵدەکات و خودەکەی غلۆر دەبێتەوە خوارەوە،بەتووڕەبوونەوە سەیری غلۆربوونەوەی خودەکەی دەکات و سەیری زنارەکە دەکات، بەتووڕەبوونەوە

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

سێرەی چاوەکانی لەسەر زنارەکە دەچەسپێت، هەوڵی هەستانەوە دەدات، تین دەداتە بەر خۆی، لەسەر قاچی راستی رادەوەستێت، بە کزییەوە لە برینەکەی دەڕوانێت، بە قاچێکەوە هەڵدەبەزێ و چەند هەنگاوێک هەڵدەنێت، رادەوەستێت و تینێکی تر دەداتەوە بەر خۆی... چەند هەنگاوێکی دەمێنێت تا بگاتە زنارەکە...

## ۹. دەرەوە – بەرزاییەکە، پەنا زنارەکە – کازیوە

تەمومژێکی چڕ. گەریلاکە؛ پاڵی بە زنارەکە داوە، تیشکی خۆر رووخساری دەگرێتەوە و شریتی بیرەوەرییە شیرینەکانی دەپچڕێنێت، رادەچڵەکێت... بیری بۆ لای بریندارەکە دەچێت، بە ئەسپایی دەست بۆ پەلاپیتکەی تفەنگەکەی دەبات، دەست لەسەر پەلاپیتکە رووەو ئەودیو زنارەکە

لوولەی تفەنگەکەی ئاراستە دەکات، جگە لە کۆمەڵێک لاشەی کوژراوی سەربازەکان و زریپۆشێکی ئاگرتێبەربوو زیاتر هیچی تر نابینێت.... دڵەڕاوکێ دەیگرێت...

**گەریلا:**

ئەی کوا ئەو بریندارەی شەو نوزەی لێوە دەهات؟!

## ١٠. دەرەوە – بەرزاییەکە، تەنیشت زنارەکە – کازیوە

تەمومژێکی چڕ. ئەفسەرەکە بەودیو زنارەکەوە، بە حەربەکەی دەستییەوە خۆی فڕێدەداتە سەری، نووکە حەربەیەک دەسرەوێنێتە قۆڵی چەپی، گەریلاکە بەتوندی قۆنداخی تفەنگەکەی دەسرەوێنێتە کەللەی و لە خۆی دووری دەخاتەوە و لوولەی تفەنگەکەی ئاراستە دەکات، ئەفسەرەکە

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

بەزگدا دەکەوێت، بەهەردوو دەستی نێوچەوانی دەخاتە نێو لەپەکانیەوە، خوێنی بەسەر رووخسار و سینگیدا دەچۆڕێت.

**گەریلا:**

ئەی دەبەنگ لە پەلەقاژەی مەرگ دای...
کەچی هێشتا لە کوشتن تێر نابی...؟!

گەریلاکە دەستی چەپی بە زنارەکەوە هەڵدەسێتە سەرپێ و لە قۆڵی خوێناوی خۆی دەڕوانێت، هەست بە زۆریی ئێشەکەی دەکات... هەناسەیەکی قووڵ هەڵدەکێشێت...

**گەریلا:**

خۆ ئێستا دەتوانم بتکوژم و لاشەکەت بخەمە پاڵ لاشەی سەربازە کوژراوەکانتەوە... بەڵام چ بکەم برینداریت... دەستم ناگرێ بتکوژم... ئەفسەرەکە ئەو دەنگە ناسکەی لە لا غەریب نییە!!. بە رووخساری

خوێناوییـەوە کەمێـک ڕووی بـە لادا وەردەگێڕێـت و بـە تیلـە چاوێکـەوە سـەرنجی دەداتـێ... بیلبیلـەی چاوەکانـی زیاتـر دەکاتـەوە.. سەرسـام دەبێت، گومـان لـە دیتنـی چاوەکانـی خـۆی دەکات... ئەقڵـی ئـەو دیمەنـە سـەر سـوڕهێنەرەی پێداناقورتێـت.. تەنهـا دیمەنێکـی بـەر لـە پێنـج سـاڵ و لـە گۆڕەپانـی زانکـۆی ئەنکـەرە بەبیـری دێتـەوە.

**ئەفسەر:**

ئـەوە خـۆ خۆیەتـی... ئـەوە... نـا باوەڕناکەم...

## ١١.دەرەوە – گۆڕەپانی کۆلێژی زانستە سیاسییەکان لە زانکۆی ئەنقەرە – ڕۆژ (فلاشباگ)

گەریلاکـە و ئەفسـەرەکە (کـە هـەردوو



www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

خوێندکارن) لە گۆڕەپانەکە بەیەکەوە ڕاوەستاون، دیارە کە لەیەکتر تووڕەن. ئەفسەرەکە توند دەستی گرتووە بۆ ئەوەی نەڕوات. گەریلاکە خۆی لەدەستی رادەپسکێنێت.

**گەریلاکە (کاتێک کە خوێندکار بوو):**

دەستم بەردە،تۆ لە خوێندکاری زانکۆ ناچیت،لە جەنڕاڵێکی فاشیست دەچیت. لەهیچ تێناگەیت، بۆیە شایستەی خۆشویستن نیت. هەموو شتێک لەنێوان من و تۆ کۆتاییهات..

## ١٢.دەرەوە – بەرزاییەکە، تەنیشت زنارەکە – رۆژ

**ئەفسەرەکە:**

نا... نا... ئەو لە کوێ و گۆڕەپانی جەنگ لە کوێ...؟!)

گەریلاکـە بێدەنگـی و سـەرنجدانی وردی ئەفسـەرەکەی بـە حاڵەتێکـی سەرسـوڕهێنەر دێتـە بەرچاو،لە رووخسـاری ئەفسـەرەکە ورد دەبێتـەوە، ئـەو رووخسـارەی لـەلا نامـۆ نییـە.

**گەریلا:**

تۆ بڵێی کێ بێت؟!

زیاتر لێی ورد بۆوە...

**گەریلا:**

ئـەو ئەفسـەر و مـن گەریـلا... لـە کـوێ یەکترمـان بینیـوە...؟!

ئەفسـەرەکە گـورج حەربەکـەی پاڵـی هەڵگدەگرێتـەوە و دەبێتـە تەنێک لـە گرژی و توورەبوون و کین. لـە چاو تروکاندنێکدا هەڵدەسـێتەوە سـەریەک پـێ، دەکەوێتـە نێـو گێـژاوی بیرەوەرییەکانییـەوە.

دەنگـی هەلیکۆپتـەر دێـت، تـا دێـت دەنگەکـەی نزیکتـر دەبێتـەوە.

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

**ئەفسەر:**

ئێستا کوشتنت لە هەر شتێکی تر جوانتر و خۆشترە...

گەریلاکە زیاتر لێی ورد دەبێتەوە... باران و خوێن و قوڕاوییبوونی سیمای ئەو، ناهێڵێت بیناسێتەوە، گومانەکانی زیاتر دەبن، گوللە هاوەنێک بە ڤوژە ڤوژی خۆی کەمێک لە دووری ئەوان گرمەی لێوە دێت، چەند گوللە هاوەنێکی تریش بە دوایدا تەقنەوە، ئەو ناوە دەهەژێنن.

**گەریلا:**

تۆبڵێی ئەو بێت... بەڵام ئەو...

گەریلاکە زیاتر تێی رادەمێنێت. دەنگی هەلیکۆپتەر دێت، دارستانی قەد پاڵ چیاکە بۆردومان دەکات.

**ئەفسەر:**

تۆ و گۆڕەپانی جەنگ؟

**گەریلا:**

تۆ و چیاکانی کوردستان؟

**ئەفسەر:**

هەرگیز باوەڕ ناکەم تۆ...تۆ... پێمبڵێ؛ چی تۆی گەیاندۆتەوە ئێرە؟!

**گەریلا:**

کە وڵات دەبێتە گۆڕەپانی جەنگ، ئەوا یان دەبێ جەنگاوەر بین، یان دەبێ نەبین...

**ئەفسەر:**

جەنگاوەریی چی؟ ئێوە ... ئێوە تی...رۆ...

**گەریلا:**

ئێمە جەنگاوەریی ئازادیین، بەبێ ئازادی جەنگیش کۆتایی نایەت.

ئەی تۆ؟ چیی تۆی گەیاندە سەر چیاکانی ئێمە؟

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

**ئەفسەر:**

چیاکانی ئێوە؟ ئێوەی چی؟ ئێوە کێن؟

**گەریلا:**

ئێمە ئەو گەلەین کە دەمانەوێ بە ئازادی لەگەڵ گەلی ئێوە بەیەکەوە بە ئاشتی بژین. بەڵام فاشیزم...

دەنگی هەلیکۆپتەرەکە تا دێت نزیکتر دەبێتەوە، بۆردومانی ئەو شوێنە دەکات کە گەریلا و ئەفسەرەکەی لێیە. گەریلاکە بە پەلە پاڵ دەداتە زنارەکە و خۆی لەناو کولانەی زنارەکە گرمۆڵە دەکات و هاواری لێ دەکات:

**گەریلا:**

خۆت بە ئەرزەکەدا بدە... وەرە ئێرە... وەرە.

بۆردومانەکە تا دێت نزیکتر و زێدەتر دەبێت، ئەفسەرەکە وەک بتێک

لەسەر قاچێک و حەربە بەدەستیەوە ڕادەوەستێت، وەک ئەوەی شۆک بووبێت. هەلیکۆپتەرەکە دەوروبەری زنارەکە بۆردومان دەکات. ئەو ناوە دەهەژێنێت و دەیکات بە قوڕ و لیتە، دووکەڵ ئەو ناوە دەتەنێتەوە، چەند چاڵێک لەو ناوە هەڵدەکات، دانەیەک لەرۆکێتەکان لە نزیک ئەفسەرەکە دەتەقێتەوە. گەریلاکە خۆی لەناو کولانەی زنارەکە گرمۆڵە کردووە، سەری بەرز دەکاتەوە، بۆردومانەکە دوور دەکەوێتەوە، دونیا کش و مات، سەرنجی دەداتە شوێنی ڕاوەستانی ئەفسەرەکە، کەسی بە پێوە نەدی. سەری سوڕدەمێنێ، بەڵام لاشەیەکی غەرقی خوێن دەبینێت، بە شەلەشەل و کووڕبوونەوەوە، بە ئەسپایی رووە و لاشەکە هەنگاو هەڵدەنێ، دەگاتە سەری، لاشەکە بەسەر پشتدا کەوتووە، بە وردی سەرنجی

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

سیمای خوێناوی و قوڕاوی ئەفسەرەکە دەدات، سەیری پلیتی ملی ئەفسەرەکە دەکات، پێڵوەکانی دادەگرێت، پلیتەکەی ملی لێدەکاتەوە، شریتی بیرەوەرییەکانی رۆژگاری زانکۆی لێدایەوە...

## ١٣. دەرەوە – سەرشەقامێکی ئەنقەرە – رۆژ (فلاشباگ)

پێکدادانی نێوان پۆلیس و خوێندکارانی زانکۆیە. پۆلیس لە خوێندکارەکان دەدەن و بە قژیانەوە یان بە قۆڵیانەوە رایاندەکێشن. ئەو کچە گەریلایەش یەکێکە لەو خوێندکارانەی بە قژ راکێشراوە. ئەو ئەفسەرە و کۆمەڵێک خوێندکاری تری فاشیست بە بەرزکردنەوەی نیشانەی گورگە بۆرەکان، قاقا پێدەکەنن و گاڵتە بەو خوێندکارانە دەکەن.

**خوێندکارە خۆپیشاندەرەکان:**

بڕوخێ فاشیزم... بژی ئاشتی، بژی بەیەکەوە ژیانی گەلان

**خوێندکارە فاشیستەکان:**

بمرێ جوداخوازەکان، بمرێ تیرۆریستان...

## ١٤. دەرەوە – پاڵ زنارەکە – رۆژ

باران بە خوڕتر دەبارێت، هەورە تریشقە بەردەوامە، گەریلاکە تەرمی ئەفسەرەکە رادەکشێتە ناو یەکێک لە چاڵەکان، بە حەربەکەی ئەفسەرەکە خۆڵ هەڵدەکەنێت و بەدەست خۆڵ بەسەر تەرمەکەدا دەکات، تا تەرمەکە ون دەبێت و گۆڕەکە هەڵدەنێ. باران و هەورە بروسکە بەردەوامە. بەردێکی پان و باریک کێلئاسا لەسەر لایەکی گۆڕەکە دەچەقێنێت، هەر بە نووکی حەربەکە

www.hewalname.com/ku ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە:

شتێک لەسەر کێلەکە دەنووسێت.
تا لە نووسینەکە تەواو دەبێت، باران و هەورە تریشقەش رادەوەستێت، گەریلاکە لە ئاسمان دەڕوانێت، هەڵۆیەکی مەزن بە ئاسماندا دەفڕێت و دەنگی دێت، بزەیەکی دێتێ، هەڵدەستێتەوە سەر پێ.
گەریلاکە بە حەربەکەی دەستی خەریکی ڕێککردنی جووت دارشەقێکە، کەدیارە خۆی لە لقی درەخت دروستی کردووە، لە دەوروبەری خۆی دەڕوانێت، سەیری گۆڕەکە دەکات، پلێتەکە لە گیرفانی هێلەکەکەی دەردێنێت و سەیرێکی دەکات و بە کێڵی گۆڕەکەوە هەڵیدەواسێت، لە گۆڕەکە رادەمێنێت، پلێتەکە بەسەر نووسینەکەدا شۆڕ دەبێتەوە، کە لەسەری نووسراوە:
ئەمە گۆڕی فاشیستێکە*
سەیری ئاسمان دەکات کە هێشتا هەڵۆکە بە ئاسمانەوەیە و دەنگی دێت،

سەیری لوتکەی شاخەکە دەکات، پشت لە گۆڕەکە و رووەو شاخەکە بەجووت دارشەقەیەکەوە و چەکەکەی لەخۆی ئالاندووە و هەنگاو دەنێت. هەڵۆکە هەر بە ئاسمانەوەیە و دەنگی دێت.

بەدوای رەشبوونی ئەکرانەوە، بە سوور دەنووسرێ:

**(مخابن؛ لە جیاتی هەڵۆ ،**
**کۆتر بۆتە سیمبۆلی ئاشتی...**
**کەچی ئاشتی وەک ئازادی**
**وا لە چنگی هەڵۆ دایە...)**

**– لە دەفتەری بیرەوەرییەکانی شەهیدێک –**

**– کۆتایی –**

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku

*__تێبینـــی__: دەکرێ لەسـەر کێڵـی گۆڕەکـە یەکێـک لـەو رسـتانە بنووسـرێت:
«فاشـیزم کوێـری کـرد و هێنـای بـۆ ئێـرە» یـان «فاشیسـتێک لێـرە نێـژرا» یان «فاشـیزم لێرە نێژرا» یان «فاشـیزم ئـەوی گەیاندە ئێرە« یان «فاشـیزم تـۆی گەیانـدە ئێـرە».

ئەم کتێبە لە ماڵپەڕی هەواڵنامەی کتێب داگیراوە: www.hewalname.com/ku